GRADE 3

TERM 4 2019

MATHEMATICS
ENGLISH / TSHIVENDA

RESOURCE PACK

PRINTABLE RESOURCES

The following printable resources are included in this section:

1. Resource sheets

2. Mental mathematics challenge cards: Bilingual version

3. Enrichment activity cards: English version

4. Enrichment activity cards: Tshivenda version

Resource Sheets

This is a list of the mathematical resources that you will need in this term. You need to make sure that you have them for the lessons for which they are recommended.

1. Base ten blocks (Several lessons – reprint from Term 1)
2. Flard cards (Several lessons – reprint from Term 1)
3. Symmetry cut-out shapes (Lesson 14)
4. 3-D objects and 2-D shapes (Lesson 13)
5. Squares template (Lesson 17 and 18)
6. Regtangular shapes (Lesson 18)
7. Fractions circles and squares (Lesson 35)
8. Blank number lines (Lessons 11, 12 and 13)
9. 901–1 000 Number grid (Lesson 21)

Resources for each day of teaching
There are also other resources such as informal resources (old magazines, pieces of string, scrap paper, etc.) that you may need in certain lessons. You should have a careful look at the list of resources needed for each lesson which is given in the lesson plans each day to see which resources are needed for that day. Prepare yourself so that you have the necessary resources for the lessons on a daily basis.

1. Base ten blocks (Several lessons)

To make the base ten block kit you need to paste a copy of this sheet onto cardboard and then cut out all of the blocks.

You could also use grid paper and mark out the blocks and cut them out.

- The small blocks are used to represent unit/ones.
- The long blocks are used to represent tens.
- The big flat blocks are used to represent hundreds.

2. Flard cards (Several lessons)

1	1	0	1	0	0
2	2	0	2	0	0
3	3	0	3	0	0
4	4	0	4	0	0
5	5	0	5	0	0
6	6	0	6	0	0
7	7	0	7	0	0
8	8	0	8	0	0
9	9	0	9	0	0
		1	0	0	0

3. Symmetry cut-out shapes (Lesson 10)

4. 3-D objects and 2-D shapes (Lesson 12)

sqaure	$\frac{1}{2}$ sphere	corner
rectangle	triangular prism	face
triangle	cude square prism	edge
semi-circle	hemi-sphere	closed cylinder
circle	sphere	open cylinder

4. 3-D objects and 2-D shapes (Lesson 12)

tshikwea

sifiyere tsha $\frac{1}{2}$

khona

rekithengele

phirisimu ya thirayiengula

sedza

thirayiengele

phirisimu ya tshikwea

tsha khubu

magumoni

tshitendeledzi tsha hafu

hemisifiya

silindere yo bvuleaho

tshitendeledzi

sifiyere

silindere yo bvuleaho

5. Squares template (Lessons 13, 14)

6. Rectangular shapes (Lesson 14)

7. Fraction circles and squares (Lesson 22)

8. Blank number lines (Lessons 28, 29, 30)

9. 901–1 000 Number board (Lesson 34)

901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
941	942	943	944	945	946	947	948	949	950
951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
971	972	973	974	975	976	977	978	979	980
981	982	982	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1 000

Mental Mathematics Challenge Cards: Bilingual Version

Each term there will be a set of eight mental mathematics challenge cards. If you make them into cards and collect them over the course of the year, you will have a set of one card per teaching week for a year.

Use of the mental mathematics challenge cards

Once a week learners should do mental mathematics in written form, so that there is some record of your daily mental mathematics activities. You can use the mental mathematics challenge cards for this purpose.

Learners should not use concrete material to work out the answers in mental mathematics. If learners need to, let them use their fingers as a concrete aid during mental mathematics, but make a note of who they are and then spend time with them during remediation to help them with the basic number and operation skills. Mental mathematics skills improve hugely from Grade 1 to Grade 3. In Grade 1 learners might only manage five questions, especially when they have to write the answers, but by Grade 3 learners should manage ten questions with written answers easily.

Maths Challenge Card 1

Mupikisano wa Mbalo wa Garaṱa 1

1. 52 + 2 = ___
2. 54 + 2 = ___
3. 53 + 3 = ___
4. 151 + 6 = ___
5. 152 + 8 = ___
6. 155 + 4 = ___
7. 254 + 4 = ___
8. 353 + 6 = ___
9. 459 + 1 = ___
10. 599 + 0 = ___

Maths Challenge Card 2

Mupikisano wa Mbalo wa Garaṱa 2

1. ___ ÷ 4 = 6
2. ___ ÷ 10 = 10
3. 20 ÷ ___ = 5
4. 40 ÷ ___ = 8
5. 50 ÷ ___ = 2
6. 24 ÷ ___ = 3
7. ___ ÷ 31 = 8
8. ___ ÷ 5 = 9
9. ___ ÷ 13 = 1
10. 15 ÷ ___ = 3

Maths Challenge Card 3

Mupikisano wa Mbalo wa Garaṱa 3

1. 25 ÷ 2 = ___
2. 25 ÷ 4 = ___
3. 25 ÷ 10 = ___
4. 25 ÷ 3 = ___
5. 29 ÷ 5 = ___
6. 29 ÷ 4 = ___
7. 29 ÷ 10 = ___
8. 29 ÷ 3 = ___
9. 29 ÷ 5 = ___
10. 30 ÷ 29 = ___

Maths Challenge Card 4

Mupikisano wa Mbalo wa Garaṱa 4

1. 25 + 25 – 1 = ___
2. 51 – 50 + 11 = ___
3. 25 + 20 – 5 = ___
4. 60 – 40 + 10 = ___
5. 60 – 40 – 10 = ___
6. 85 – 75 + 2 =
7. 13 – 2 + 4=
8. 125 + 25 – 1 =
9. 50 + 25 – 50 =
10. 100 – 40 + 40 =

Maths Challenge Card 1: Answers

Mupikisano wa Mbalo wa Garaṱa 1: Phindulo

1. 54
2. 56
3. 56
4. 157
5. 160
6. 159
7. 258
8. 359
9. 460
10. 599

Maths Challenge Card 2: Answers

Mupikisano wa Mbalo wa Garaṱa 2: Phindulo

1. 24
2. 100
3. 4
4. 5
5. 25
6. 8
7. 24
8. 45
9. 13
10. 5

Maths Challenge Card 3: Answers

Mupikisano wa Mbalo wa Garaṱa 3: Phindulo

1. 12 rem / kusale 1
2. 6 rem / kusale 1
3. 2 rem / kusale 5
4. 8 rem / kusale 1
5. 5 rem / kusale 4
6. 7 rem / kusale 1
7. 2 rem / kusale 9
8. 9 rem / kusale 2
9. 5 rem / kusale 41
10. 1 rem / kusale 1

Maths Challenge Card 4: Answers

Mupikisano wa Mbalo wa Garaṱa 4: Phindulo

1. 49
2. 12
3. 40
4. 30
5. 10
6. 12
7. 15
8. 149
9. 25
10. 100

Maths Challenge Card 5

Mupikisano wa Mbalo wa Garaṱa 5

1. 100 – 21 = ___
2. 50 + 21 = ___
3. 80 – 21 = ___
4. 60 + 21 = ___
5. 40 – 21 = ___
6. 31 + 21 = ___
7. 60 – 21 = ___
8. 40 + 21 = ___
9. 50 – 21 = ___
10. 73 + 21 = ___

Maths Challenge Card 6

Mupikisano wa Mbalo wa Garaṱa 6

1. 15 + ___ = 100
2. 8 + ___ = 100
3. 7 + ___ = 100
4. 16 + ___ = 100
5. 14 + ___ = 100
6. 100 – ___ = 13
7. 100 – ___ = 12
8. 100 – ___ = 70
9. 100 – ___ = 51
10. 49 + ___ = 100

Maths Challenge Card 7

Mupikisano wa Mbalo wa Garaṱa 7

1. 48, 59, 48, 59, ___, ___
2. ○ ○ □ □ ○ ○ □ □ ○ ___ ___ ___
3. △ □ ○ △ □ ○ ___ ___ ___
4. ___, ___, 101, 103, 105
5. ___, ___, 210, 230, 250
6. 425, 450, 475, ___, ___
7. ___, ___, 650, 700, 750
8. ___, ___, R506, R606, R706
9. 8:00, 8:15, 8:30, ___
10. 2, 2¼, 2½, ___, ___

Maths Challenge Card 8

Mupikisano wa Mbalo wa Garaṱa 8

1. 220, 222, 224, ___, ___
2. ___, ___, 112, 114, 116
3. 14, 24, 34, ___, ___
4. ___, ___, ___, 47, 57, 67
5. 205, 210, 215, ___, ____, ___
6. ___, ___, 520, 515, 510
7. 830, ___, ___, ___, 870
8. 750, ___, ___, ___, 710
9. 322, 324, 326, ___, ___, ___
10. ___, ___, ___, 935, 930, 925

Maths Challenge Card 5: Answers

Mupikisano wa Mbalo wa Garaṱa 5: Phindulo

1. 79
2. 71
3. 59
4. 81
5. 19
6. 52
7. 39
8. 61
9. 29
10. 93

Maths Challenge Card 6: Answers

Mupikisano wa Mbalo wa Garaṱa 6: Phindulo

1. 85
2. 92
3. 93
4. 84
5. 86
6. 87
7. 88
8. 30
9. 49
10. 51

Maths Challenge Card 7: Answers

Mupikisano wa Mbalo wa Garaṱa 7: Phindulo

1. 48, 59
2. ○ □ □
3. △ □ ○
4. 97, 99
5. 190
6. 500, 525
7. 600
8. R306, R406
9. 8:45
10. 2¾, 3

Maths Challenge Card 8: Answers

Mupikisano wa Mbalo wa Garaṱa 8: Phindulo

1. 226, 228
2. 108, 110
3. 44, 54
4. 17, 27, 37
5. 220, 225, 230
6. 530, 525
7. 840, 850, 860
8. 740, 730, 720
9. 328, 330, 332
10. 950, 945, 940

Enrichment Activity Cards: English Version

Each term a set of new enrichment cards will be provided. You should retain this set, as they will not be reproduced each term.

Use of the enrichment activity cards

Optional as required.

These cards include activities that you can use for enrichment opportunities for learners who have completed the lesson activities ahead of the rest of the class. Learners should work on these cards independently or with their peers who have also completed the classwork. You may need to explain some of the activities to the learners who use them. You should remind them to ask you questions about any of the enrichment activities that they are doing, so that you can guide them as necessary.

You should photocopy the enrichment cards, paste them onto cardboard and laminate them (if possible), so that they can be used as a resource, not only this year but in the future as well.

Put the laminated cardboard cards into a box in a set place in your classroom, so that learners know where to find them. These cards are for all learners and do not have to be used in a particular order. Learners should keep a record of the cards that they have done, so that they continue to choose a new card each time they go to the box. Learners must be taught to replace the cards in numeric order in the box, so that everyone who looks for cards can easily find the one they want to use.

Enrichment Activity 4.1

Count the different shapes.

How many ⬡ are there? _____

How many ▭ are there? _____

How many ◯ are there? _____

How many △ are there? _____

Enrichment Activity 4.2

Find Sarah's lost dog.

43

93

Enrichment Activity 4.3

Work out the sums and complete the crossword puzzle by filling in the number names.

Down
1. 101 – 85 = __
2. 55 ÷ 5 = __

Across
1. 366 ÷ __ = 11
3. 63 x __ = 36
4. 93 – __ = 83
5. 133 – 114 = __

Enrichment Activity 4.4

Complete the following patterns.

Enrichment Activity 4.1: Answers

Count the different shapes?

How many ⬡ are there? (**4**)

How many ▭ are there? (**14**)

How many ◯ are there? (**7**)

How many △ are there? (**9**)

Enrichment Activity 4.2: Answers

Find Sarah's lost dog.

| 43 |
| 53 | 63 | 73 |
| 83 |
| 93 |

Enrichment Activity 4.3: Answers

Work out the sums and complete the crossword puzzle by filling in the number names:

Down
1. $101 - 85 =$ __
2. $55 \div 5 =$ __

Across
1. $366 \div$ __ $= 11$
3. $63 \times$ __ $= 36$
4. $93 -$ __ $= 83$
5. $133 - 114 =$ __

Crossword answers:
- 1 Down / 1 Across: S I X
- 2 Down: (SIX → SIX vertical) S, I, X
- 3 Across: T W E L V E
- 4 Across: T E N
- 2 Down: E L E V E N
- 5 Across: N I N E T E E N

Enrichment Activity 4.4: Answers

Complete the following patterns.

19

Enrichment Activity 4.5

Figure out the pattern to complete the worm.

Enrichment Activity 4.6

What fraction of the shape is coloured? Choose the correct answer.

	Half Sixth Third
	Half Eighth Quarter
	Half Seventh Third

Enrichment Activity 4.7

Follow the paths and then circle the ice-cream that is the cheapest.

26c 22c 22c
25c
20c
17c
17c
13c
13c 19c
28c 22c
14c
29c

Enrichment Activity 4.8

Circle the line that is the longest. You may use a ruler to measure the lines.

Enrichment Activity 4.5: Answers

Figure out the pattern to complete the worm.

14 24 34 44 54 64 74 84 94 104

Enrichment Activity 4.6: Answers

What fraction of the shape is coloured? Choose the correct answer.

	Half
	Half
	Third

Enrichment Activity 4.7: Answers

Follow the paths and then circle the ice-cream that is the cheapest.

26c 22c 22c
25c
20c
17c
17c
13c
13c 19c
28c 22c
14c
29c

Enrichment Activity 4.8: Answers

Circle the line that is the longest. You may use a ruler to measure the lines.

Enrichment Activity 4.9

Which line will be the longest?
E to F or F to G or F to H or F to I or F to J
or F to K?

Enrichment Activity 4.10

Jane and Jake are playing marbles.
Add their scores to see who is winning.

● Jane _____   ○ Jake _____

Enrichment Activity 4.11

Divide this square into 16 smaller
    rectangles.

Enrichment Activity 4.12

Use the numbers and figure out how many
sums you can make with 50 as the answer.

Enrichment Activity 4.9: Answers

Which line will be the longest?
E to F or F to G or F to H or F to I or F to J
or F to K?

Enrichment Activity 4.10: Answers

Jane and Jake are playing marbles.
Add their scores to see who is winning.

● Jane (830)   ○ **Jake (850)**

Enrichment Activity 4.11: Answers

Divide this square into 16 smaller
    rectangles.

Enrichment Activity 4.12: Answers

Use the numbers and figure out how many
sums you can make with 50 as the answer.

You can make 5 sums:
26 + 24; 11 + 19 + 20; 39 + 11;
30 + 20, 35 + 15

Enrichment Activity 4.13

Match the problems in Block A with the answers in Block B.

Block A	Block B
5 x 14 =	20
20 x 5 =	70
16 + 33 =	83
12 + 46 =	40
60 ÷ 3 =	138
10 x 7 =	49
40 x 1 =	70
27 + 111 =	58
44 + 39 =	100

Enrichment Activity 4.14

Try to work out the sums in these blocks.

+	18	70	150
22			
34			
16			
80			
100			

Enrichment Activity 4.15

How many △ do you see?

12 Triangles   46 Triangles

33 Triangles   26 Triangles

Enrichment Activity 4.16

Match the numbers with the number names.

Numbers	Number names
200	Four hundred and twelve
224	Ninety-nine
96	Two hundred
99	Ninety-six
412	Two hundred and twenty-four
514	Six hundred and seventy-one
671	Five hundred and fourteen

Enrichment Activity 4.13: Answers

Match the problems in Block A with the answers in Block B.

Block A	Block B
5 x 14 =	20
20 x 5 =	70
16 + 33 =	83
12 + 46 =	40
60 ÷ 3 =	138
10 x 7 =	49
40 x 1 =	70
27 + 111 =	58
44 + 39 =	100

Enrichment Activity 4.14: Answers

Try to work out the sums in these blocks.

+	18	70	150
22	40	92	172
34	52	104	184
16	34	86	166
80	98	150	230
100	118	170	250

Enrichment Activity 4.15: Answers

How many △ do you see?

46 Triangles

Enrichment Activity 4.16: Answers

Match the numbers with the number names.

Numbers	Number names
200	Two hundred
224	Two hundred and twenty-four
96	Ninety-six
99	Ninety-nine
412	Four hundred and twelve
514	Five hundred and fourteen
671	Six hundred and seventy-one

Enrichment Activity 4.17

Complete the table by working out the sums.

x	5	4	3
0			
8			
5			
4			
3			
6			
7			
2			
9			
1			

Enrichment Activity 4.18

Complete the pattern.

4

104

34

74

Enrichment Activity 4.19

Multiply the dots on the dominoes and fill in the answers.

How much will it be?

How much will it be?

How much will it be?

Enrichment Activity 4.20

Multiply the inner number with the outer numbers.

	6	5	
7	x10	10	
	0	8	

Enrichment Activity 4.17: Answers

Complete the table by working out the sums.

| x	5	4	3
0	0	0	0
8	40	32	24
5	25	20	15
4	20	16	12
3	15	12	12
6	30	24	18
7	35	28	21
2	10	8	6
9	45	36	27
1	5	4	3

Enrichment Activity 4.18: Answers

Complete the pattern.

4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104

**Enrichment Activity 4.19: Answers**

Multiply the dots on the dominoes and fill in the answers.

How much will it be?

28

How much will it be?

27

How much will it be?

35

Enrichment Activity 4.20: Answers

Multiply the inner number with the outer numbers.

	60	50	
	6	5	
70 7	x10	10 100	
	0	8	
	0	80	

Enrichment Activity 4.21

Calculate the following and draw a line to the answer.

33 ÷ 1 =

133

13 + 120 =

664

3 x 9 =

11

684 – 20 =

27

Enrichment Activity 4.22

Add the numbers to find the number in the middle.

12
11   24

13
11   1

20
10   5

12
13   1

Enrichment Activity 4.23

The number in each hexagon is made up by adding the numbers in the two hexagons below it. Calculate the missing numbers.

13   20   17   14

Enrichment Activity 4.24

Calculate each row of the puzzle.
Fill in the answers. Calculate each column of the puzzle.

	+	12	=	
+		+		+
13	+	17	=	
=		=		=
	+		=	56

Enrichment Activity 4.21: Answers

Calculate the following and draw a line to the answer.

$33 \div 1 =$

133

$13 + 120 =$

664

$3 \times 9 =$

11

$684 - 20 =$

27

Enrichment Activity 4.22: Answers

Add the numbers to find the number in the middle.

12
47
11   24

13
25
11   1

20
35
10   5

12
27
13   1

Enrichment Activity 4.23: Answers

The number in each hexagon is made up by adding the numbers in the two hexagons below it. Calculate the missing numbers.

138

70   68

33   37   31

13   20   17   14

Enrichment Activity 4.24: Answers

Calculate each row of the puzzle.
Fill in the answers. Calculate each column of the puzzle.

| 14	+	12	=	26
+		+		+
13	+	17	=	30
=		=		=
27	+	29	=	56

Enrichment Activity 4.25

How many ovals do you see?

21   24   14


**Enrichment Activity 4.26**

How many ▭ ?
How many ◯ ?
How many △ ?

Enrichment Activity 4.27

Name the different shapes.

_____

_____

_____

_____

Enrichment Activity 4.28

Match the object with the shape that will make up its base.

Enrichment Activity 4.25: Answers

How many ovals do you see?

21   24   14

Enrichment Activity 4.26: Answers

How many ☐ ? (**7**)
How many ◯ ? (**6**)
How many △ ? (**10**)

Enrichment Activity 4.27: Answers

Name the different shapes.

 Pentagon

 Oval

 Triangle

 Hexagon

Enrichment Activity 4.28: Answers

Match the object with the shape that will make up its base.

Enrichment Activity 4.29

Add each row of numbers to get an answer.

=			=
23			25
	27	22	
		29	
	28	21	
20			27
=			=

Enrichment Activity 4.30

A farmer has 12 m of fence.

He wants to enclose a plot of land for his chickens.

What is the greatest area that can been closed? Should it be a square or a rectangle?

Which plot will have the biggest area?

_____

Enrichment Activity 4.31

Solve these problems:

Neo spends a quarter of her money on sweets, half of her money on a present for Margaret, and one eighth of her money on stickers. She has R13 left. How much did she have to begin with?

_____

This is how the 45 children in our class get to school.

Two fifths of the children in our class walk to school. One fifth take the bus. How many children come by car?

_____

Enrichment Activity 4.32

Can you work this out.

If John and his dad add their ages they would get 48 years.

John was born when his dad was 24 years old.

How old are John and his dad now?

_____

Enrichment Activity 4.29: Answers

Add each row of numbers to get an answer.

79			76
=			=

	23		25	
	27	22	
		29		
	28	21	

20			27
=			=
77			77

Enrichment Activity 4.30: Answers

A farmer has 12 m of fence.

He wants to enclose a plot of land for his chickens.

What is the greatest area that can been closed? Should it be a square or a rectangle?

Which plot will have the biggest area?

A square with 3 m sides uses 12 m of fence and has a 9 square metre area.

A rectangle with 2 m and 4 m sides uses 12 m of fencing and has a smaller area (8 square metres).

The square is best. Biggest area for the same amount of fence.

Enrichment Activity 4.31: Answers

Solve these problems:

Neo spends a quarter of her money on sweets, half of her money on a present for Margaret, and one eighth of her money on stickers. She has R13 left. How much did she have to begin with?

R104

This is how the 45 children in our class get to school.

Two fifths of the children in our class walk to school. One fifth take the bus. How many children come by car?

18 children

Enrichment Activity 4.32: Answers

Can you work this out.

If John and his dad add their ages they would get 48 years.

John was born when his dad was 24 years old.

How old are John and his dad now?

John is 12 years old

Dad is 36 years old

Each term a set of new enrichment cards will be provided. You should retain this set, as they will not be reproduced each term.

## Use of the enrichment activity cards

Optional as required.

These cards include activities that you can use for enrichment opportunities for learners who have completed the lesson activities ahead of the rest of the class. Learners should work on these cards independently or with their peers who have also completed the classwork. You may need to explain some of the activities to the learners who use them. You should remind them to ask you questions about any of the enrichment activities that they are doing, so that you can guide them as necessary.

You should photocopy the enrichment cards, paste them onto cardboard and laminate them (if possible), so that they can be used as a resource, not only this year but in the future as well.

Put the laminated cardboard cards into a box in a set place in your classroom, so that learners know where to find them. These cards are for all learners and do not have to be used in a particular order. Learners should keep a record of the cards that they have done, so that they continue to choose a new card each time they go to the box. Learners must be taught to replace the cards in numeric order in the box, so that everyone who looks for cards can easily find the one they want to use.

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.1

Vhalani zwivhumbeo zwo fhambanaho

Hu na ⬡ zwingana? _____

Hu na ▭ zwingana? _____

Hu na ◯ zwingana? _____

Hu na △ zwingana? _____

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.2

Wanani mmbya ya Sarah yo xelaho.

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.3

Shumani mbalo ni ḓadze phazili nga u dzhenisa madzinanomboro:

Fhasi
1. 101 – 85 = __
2. 55 ÷ 5 = __

U buḓekanya
1. 366 ÷ __ = 11
3. 63 x __ = 36
4. 93 – __ = 83
5. 133 – 114 = __

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.4

Fhedzisani phetheni I tevhelaho.

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.1: Phindulo

Vhalani zwivhumbeo zwo fhambanaho

Hu na ⬡ zwingana? (**4**)

Hu na ▭ zwingana? (**14**)

Hu na ◯ zwingana? (**7**)

Hu na △ zwingana? (**9**)

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.2: Phindulo

Wanani mmbya ya Sarah yo xelaho.

43

53   63   73

83

93

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.3: Phindulo

Shumani mbalo ni ḓadze phazili nga u dzhenisa madzinanomboro:

Fhasi
1. 101 – 85 = __
2. 55 ÷ 5 = __

U buḓekanya
1. 366 ÷ __ = 11
3. 63 x __ = 36
4. 93 – __ = 83
5. 133 – 114 = __

¹S	I	X					
I							
X							
³T	W	E	L	V	²E		
E					L		
⁴T	E	N			E		
N					V		
					E		
⁵N	I	N	E	T	E	E	N

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.4: Phindulo

Fhedzisani phetheni I tevhelaho.

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.5

Humbulani phetheni u fhedzisa tshivhungu.

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.6

Ndi furakishini ifhio ya tshivhumbeo yo khaḽariwaho? Nangani phindulo ire yone.

|	Hafu Tsharathi Tshararu
	Hafu Tshamalo Kotara
	Hafu Tshasumbe Tshararu

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.7

Tovhelani nḓila ni tingeledze ayisikhirimu yo tshipesaho. .

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.8

Tingeledzani mutalo u re mulapfusa. Ni nga shumisa rula u kala mutalo.

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.5: Phindulo

Humbulani phetheni u fhedzisa tshivhungu.

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.6: Phindulo

Ndi furakishini ifhio ya tshivhumbeo yo khaḽariwaho? Nangani phindulo ire yone.

|	
	Hafu
	Hafu
	Tshararu

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.7: Phindulo

Tovhelani nḓila ni tingeledze ayisikhirimu yo tshipesaho. .

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.8: Phindulo

Tingeledzani mutalo u re mulapfusa. Ni nga shumisa rula u kala mutalo.

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.9

Ndi ufhio mutalo wo lapfesaho?

E u swika kha F kana F u swika kha G kana F u swika kha H kana F u swika kha I kana F u swika kha J kana F u swika kha K?

f

h

k

e

i

g

j

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.10

Jane na Jake vha khou tamba mutambo wa mimavhuli. Ṱanganyisani zwikoro zwavho uri ni vhone a no khou kunda

150

160

170

200

● Jane _____   ○ Jake _____

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.11

Kovhekanyani tshikwea tshi be zwikwea zwiṱuku zwa dzirekithengele. .

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.12

Shumisani nomboro ni wane uri ni nga ita mbalo nngana arali phindulo I 50.

30   15

20

24

35

41

26

39

11

19

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.9: Phindulo

Ndi ufhio mutalo wo lapfesaho?

E u swika kha F kana F u swika kha G kana F u swika kha H kana F u swika kha I kana F u swika kha J kana F u swika kha K?

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.10: Phindulo

Jane na Jake vha khou tamba mutambo wa mimavhuli. Ṱanganyisani zwikoro zwavho uri ni vhone a no khou kunda

● Jane (830)   ○ **Jake (850)**

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.11: Phindulo

Kovhekanyani tshikwea tshi be zwikwea zwiṱuku zwa dzirekithengele. .

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.12: Phindulo

Shumisani nomboro ni wane uri ni nga ita mbalo nngana arali phindulo I 50.

Ungenza izibalo ezi-5:
26 + 24; 11 + 19 + 20; 39 + 11;
30 + 20, 35 + 15

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.13

Vhambedzani thaidzo dza buḽko A na dziphindulo dza buḽoko B.

Ibhulokhi A	Ibhulokhi B
5 x 14 =	20
20 x 5 =	70
16 + 33 =	83
12 + 46 =	40
60 ÷ 3 =	138
10 x 7 =	49
40 x 1 =	70
27 + 111 =	58
44 + 39 =	100

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.14

Lingedzani u ita mbalo dzire kha buloko hedzi.

+	18	70	150
22			
34			
16			
80			
100			

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.15

Hu na △ zwingana?

Thiraengele-12
Thiraengele-33
Thiraengele-46
Thiraengele-26

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.16

Vhambedzani nomboro na madzinanomboro o teaho

Izinombolo	Amagama ezinombolo
200	Amakhulu amane neshumi nambili
224	Amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye
96	Amakhulu amabili
99	Amashumi ayisishiyagalolunye nesithupha
412	Amakhulu amabili namashumi amabili nane
514	Amakhulu ayisithupha namashumi ayisikhombisa nanye
671	Amakhulu amahlanu neshumi nane

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.13:vPhindulo

Vhambedzani thaidzo dza buḽko A na dziphindulo dza buḽoko B.

Ibhulokhi A	Ibhulokhi B
5 x 14 =	20
20 x 5 =	70
16 + 33 =	83
12 + 46 =	40
60 ÷ 3 =	138
10 x 7 =	49
40 x 1 =	70
27 + 111 =	58
44 + 39 =	100

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.14: Phindulo

Lingedzani u ita mbalo dzire kha buloko hedzi.

+	18	70	150
22	40	92	172
34	52	104	184
16	34	86	166
80	98	150	230
100	118	170	250

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.15: Phindulo

Hu na △ zwingana?

Thiraengele-46

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.16: Phindulo

Vhambedzani nomboro na madzinanomboro o teaho

Izinombolo	Amagama ezinombolo
200	Maḓana mavhili
224	Maḓana mavhili na fumbili ina
96	Fuṱherathi
99	Fuṱhetahe
412	Maḓana maṋa na fumimbili.
514	Maḓana maṱanu na fumiiṋa.
671	Maḓana a rathi na fusumbe nthihi

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.17

Fhedzisani thebuḽu nga u ita mbalo dzo fhambanaho.

| x	5	4	3
0			
8			
5			
4			
3			
6			
7			
2			
9			
1			

## Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.18

Fhedzisani phetheni.

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.19

Andisani zwithoma zwire kha domini ni ṅwale phindulo.

Zwi ḓo vha zwingana?

Zwi ḓo vha zwingana?

Zwi ḓo vha zwingana?

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.20

Andisani nomboro ire nga ngomu nga nomboro dzire nnḓa.

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.17: Phindulo

Fhedzisani thebuḽu nga u ita mbalo dzo fhambanaho.

x	5	4	3
0	0	0	0
8	40	32	24
5	25	20	15
4	20	16	12
3	15	12	12
6	30	24	18
7	35	28	21
2	10	8	6
9	45	36	27
1	5	4	3

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.18: Phindulo

Fhedzisani phetheni.

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.19: Phindulo

Andisani zwithoma zwire kha domini ni ṅwale phindulo.

Zwi ḓo vha zwingana?

28

Zwi ḓo vha zwingana?

27

Zwi ḓo vha zwingana?

35

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.20: Phindulo

Andisani nomboro ire nga ngomu nga nomboro dzire nnḓa.

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.21

Vhalelani zwi tevhelaho ni ḓirowe mutalo u tshi yak ha phindulo.

33 ÷ 1 =

133

13 + 120 =

664

3 x 9 =

11

684 - 20 =

27

## Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.22

Ṱanganyisani nomboro uri ni wane nomboro ire vhukati

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.23

Nomboro ire kha hezagono yo vhumbywa nga u ṱanganyisa nomboro dzi re kha hezagono mmbili dzi re fhasi. Vhalelani nomboro dzi khou ṱahelaho.


Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.24

Vhalelani muduba wa phazili. Dzhenisani phindulo. Vhalelani khol̗omo ya phazili

|	+	12	=	
+		+		+
13	+	17	=	
=		=		=
	+		=	56

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.21: Phindulo

Vhalelani zwi tevhelaho ni ḓirowe mutalo u tshi yak ha phindulo.

33 ÷ 1 =

133

13 + 120 =

664

3 x 9 =

11

684 − 20 =

27

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.22: Phindulo

Ṱanganyisani nomboro uri ni wane nomboro ire vhukati

12
47
11   24

13
25
11   1

20
35
10   5

12
27
13   1

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.23: Phindulo

Nomboro ire kha hezagono yo vhumbywa nga u ṱanganyisa nomboro dzi re kha hezagono mmbili dzi re fhasi. Vhalelani nomboro dzi khou ṱahelaho.

138

70   68

33   37   31

13   20   17   14

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.24: Phindulo

Vhalelani muduba wa phazili. Dzhenisani phindulo. Vhalelani kholomo ya phazili

14	+	12	=	26
+		+		+
13	+	17	=	30
=		=		=
27	+	29	=	56

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.25

Huna ovala nngana?

21   24   14

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.26

Huna zwingana [rectangle] ?

Huna zwinganai ◯ ?

Huna zwingana △ ?


Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.27

Ṅwalani zwivhumbeo zwo fhambanaho.

_____

_____

_____

_____

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.28

Vhambedzani tshithu na tshivhumbeo tshine tsha nga vha tshone tsho.

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.25: Phindulo

Huna ovala nngana?

21   24   14

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.26: Phindulo

Huna zwingana ▭ ? (**7**)

Huna zwingana ○ ? (**6**)

Huna zwingana △ ? (**10**)

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.27: Phindulo

Ṅwalani zwivhumbeo zwo fhambanaho.

 Phentagono

 Ovala

 Triangle

 Hexagon

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.28: Phindulo

Vhambedzani tshithu na tshivhumbeo tshine tsha nga vha tshone tsho.

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.29

Ṱanganyisani muduba wa nomboro ni wane phindulo.

=				=
23				25
	27		22	
		29		
	28		21	
20				27
=				=

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.30

Shumani mbalo heyi.

Rabulasi u na ḓaraṱa ya 12m.

U khou ṱoḓa u fhaṱela khuhu dzawe tshitumba.

A nga fhaṱa tshitumba tshingafhani? Hu nga vha tshikwea kana rekithengele

_____

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.31

Tandululani thaidzo heyi:

Neo o shumisa kotare ya tshelede yawe nga u renga maḽegere, hafu o rengela Margaret tshifhiwa, tshithihi kha malo o renga zwiṱikara. O sala nga R13. O vha o fara vhugai a saathu renga?

_____

Vhana vha 45 vha kiḽasi yashu vha tshimbila nga nḓila heyi vha tshi ya tshikoloni.

Vhana vhavhili kha vhaṱanu vha tshimbila nga milenzhe vha tshi ya tshikoloni. Muthihi kha vhaṱanu vha tshimbila nga bisi. Ndi vhana vhanana vhane vha tshimbila nga goloi vha tshi

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.32

Shumani mbalo heyi.

Arali John na khotsi awe vha ṱanganyisa miṅwaha yavho, vha ḓo wana minṅwaha ya 48.

John o bebiwa musi khotsi awe vha na miṅwaha ya 24.

John na khotsi awe vha na miṅwaha mingana ngana?

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.29: Phindulo

Ṱanganyisani muduba wa nomboro ni wane phindulo.

79	76
=	=
23	25
27	22
29	
28	21
20	27
=	=
77	77

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.30: Phindulo

Shumani mbalo heyi.

Rabulasi u na ḓaraṱa ya 12m.

U khou ṱoḓa u fhaṱela khuhu dzawe tshitumba.

A nga fhaṱa tshitumba tshingafhani? Hu nga vha tshikwea kana rekithengele

Isikwele esinezinhlangothi ezingama-3m sidinga i-12 m ocingo kanti siyindawo eyizikwele ezingama-9m.

Unxande onezinhlangothi ezingama-2 m nama-4 m udinga ucingo oluyi-12 m kanti uyindawo encane (eyisikwele sama-8 m).

Isikwele yiso esingcono. Yiso esiyindawo enkulu edinga ucingo olufanayo ngobude.

Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.31: Phindulo

Tandululani thaidzo dzi tevhelaho:

Neo o shumisa kotara ya tshelede yawe u renga maḽegere, hafu ya tshelede yawe kha u renga tshifhiwa tsha Margaret , na tshiṅwe tsha malo kha tshelede yawe u renga zwiṱikara. O sala na R13. Ndi vhugai yea thoma ngayo?

R104

Vhana vha 45 vha kiḽasi yashu vha tshimbila nga nḓila heyi vha tshi ya tshikoloni.

Vhana vhavhili kha vhaṱanu vha tshimbila nga milenzhe vha tshi ya tshikoloni. Muthihi kha vhaṱanu vha tshimbila nga bisi. Ndi vhana vhanana vhane vha tshimbila nga goloi vha tshi ya tshikoloni?

Vhana vha 18

**Mushumo wa u Pfumisa Ndivho 4.32: Phindulo**

Shumani mbalo heyi.

Arali John na khotsi awe vha ṱanganyisa miṅwaha yavho, vha ḓo wana minṅwaha ya 48.

John o bebiwa musi khotsi awe vha na miṅwaha ya 24.

John na khotsi awe vha na miṅwaha mingana ngana?

John u na miṅwaha ya 12.

Khotsi awe vha na miṅwaha ya 36.